



Xitsonga

Ntlawa wa

3B

Masingita ya timbewu

Vutivi Tracy Shirinda



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, vh, ch, dy, rh, ndz, kh, ns, ts, ndl, nkw, tsh

Mpfumawulo wuntshwa

by (switshabyana, xikobyana, **byanyi**, **byala**, **byariwa**, **byasi**, maribye, **byerile**, **byela**, tinyungubyisa)

Marito mo titoloveta

empfhukeni

tlhelela

Masingita ya timbewu

Xitsonga

Ntlawa wa 3B

ISBN: 978-1-77981-215-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Vutivi Tracy Shirinda

Muendli wa swifaniso: Shameema Dharsey

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design


Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Masingita ya timbewu



Vutivi Tracy Shirinda

Vutomi a tsakile swinene! A famba na mana wa yena ku ya epurasini ra malume ra swiluva swa dyambu.



Eku heteleleni va fikile epurasini.


Empfhukeni, Vutomi a kota ku vona switshabyana na xikobyana. A kota ku vona na yindlu ya le purasini leyi fuleriweke hi byanyi.

Kambe leswo saseka swinene a ku ri masimu lama a ya tele hi swiluva swa dyambu swa xitshopana!



Swiluva swa dyambu swi tsakisile Vutomi.


U tekile kungu ra ku kombela malume ku va a n'wi dyondzisa ku swi byala.



Malume u kombile Vutomi timbewu tin'wana ta muhlovo wa xihuvana na to basa.

“Xana swimilana leswo leha swa swiluva swa dyambu swi byariwa ku suka eka swimbewana?” Vutomi a vutisa hi ku hlamala.

“Ina,” ku hlamula malume. “Hi wona masingita ya timbewu. Murhi lowukulu wu rhangile wu va ximbewana!”



Malume a kombisa Vutomi ku lulamisela misava leswaku a ta byala mbewu. U simurile byasi na maribye. Kutani a rima misava.





Malume u cerile magoji emisaveni, ivi a hoxa mbewu yin'we ha yin'we emagojini.

Malume u byerile Vutomi ku cheleta mbewu hi mati.

“U fanele u chela swimatana switsongo. Kambe timbewu ti fanele ku cheletwa masiku hinkwawo. Hi yimela dyambu, misava na mati ku mirisa timbewu leswaku ti sungula ku kula,” a hlamula.




Malume u nyikile Vutomi swimbewana swa swiluva swa dyambu leswaku a famba na swona ekaya.

“Ndza khensa, malume. Sweswi ndzi lava ku hatla ndzi ya edorobeni ndzi ya byala timbewu ta mina!” ku vula Vutomi.



Vutomi u hlaysile timbewu ta swiluva swa dyambu loko va ha tlhelela edorobeni.





Loko Vutomi a fika ekaya, u endlile leswi malume a nga n'wi byela swona.

U lulamisile misava a hoxa mbewu yin'we egojini ra misava. U cheletile timbewu masiku hinkwawo.

Dyambu ri vangamile, loko se ku herile mavhiki ya mbirhi, swimilana swa rihlaza swi sungule ku humelela emisaveni. Timbewu ta swiluva swa dyambu a ti ri karhi ti kula.



Hi xihatla swiluva swo saseka swa xitshopana swi pfuleka. Vutomi a tinyungubyisa!

Manana a tinyungubyisa na yena. U tekile xifaniso a rhumela malume.

Hungu a ri ku *'Vutomi n'wa-mapurasi wa swiluva swa dyambu!'*





Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loji a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tingoxi
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tingoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka minda!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Ngozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

